

UGOVOR

Između: **„VODACOM“ D.O.O. TIVAT**
Adresa: Luke Tomanovića br.2, Tivat
PIB: 02426331
Koga predstavlja: Dragan Roganović
Izvršni direktor
("Klijent")

i: **SFAI Montenegro - MNA audit d.o.o.**
Adresa: VII Omladinske b.b., Podgorica
PIB:03062937
Koga predstavlja: Goran Strahinja, Licencirani revizor
Izvršni direktor
Žiro račun: 550-19472-61 Podgorička banka
("Revizor")

"Klijent" i "Revizor" se u daljem tekstu nazivaju "Strane".

1. Predmet Ugovora

- 1.1. Revizija finansijskih iskaza Klijenta za godinu koja se završava 31. decembra 2020.godine, sastavljenih u saglasnosti sa propisima o računovodstvu i reviziji važećim u Crnoj Gori, i shodno tome izdavanje Mišljenja revizora o finansijskim iskazima u skladu sa Međunarodnim standardima revizije.
- 1.2. Pismo rukovodstvu sačinjeno od strane Revizora, gdje se navode preporuke za unapređenje sistema računovodstva i sistema internih kontrola Klijenta ukoliko se otkriju značajne slabosti tokom procesa revizije.
- 1.3. Naknada precizirana članom 4. odnosi se isključivo na usluge navedene u članu 1., tačke 1.1 do 1.2. Sve ostale usluge pružene klijentu tokom obavljanja revizije biće predmet posebne naknade.

2. Opšti uslovi poslovanja i dodatni uslovi

- 2.1. Strane prihvataju ovaj Ugovor na osnovu toga što će se Opšti uslovi poslovanja, navedeni u Prilogu 1, i Dodatni uslovi, navedeni u Prilogu 2, primjenjivati na ovaj posao i uređivati odnose između Strana. Svi drugi poslovi nastali uzgred uz usluge koji bi mogli, po nahođenju Revizora, ili na zahtjev, biti izvršeni, vršiče se u skladu sa Opštim uslovima poslovanja.
- 2.2. Opšte uslove poslovanja treba pažljivo čitati, jer obuhvataju razna izuzimanja i ograničenja odgovornosti Revizora, koja će se primjenjivati na sve poslove Revizora osim kada je njihovo izuzimanje predviđeno Dodatnim uslovima. Opšti uslovi poslovanja imaju cilj da definišu i razjasne Revizorove i Klijentove obaveze i odgovornosti.

3. Dinamika

3.1. Revizor će planirati i vršiti reviziju na osnovu sledeće dinamike:

- *Predaja statutarnih finansijskih iskaza (bilansi i napomene) na dan 31.12.2020. godine*
Odgovornost: Klijent
Datum: 31.mart naredne godine
- *Predaja revizorskog mišljenja na statutarne finansijske iskaze na dan 31.12.2020 godine*
Odgovornost: Revizor
Datum: 30. jun naredne godine

4. Naknada i uslovi plaćanja

4.1. Za usluge navedene u članu 1, tačke 1.1. do 1.2, Revizor će naplatiti naknadu u iznosu od **EUR 1.080 (hiljadu osamdeset eura)**.

4.2. Porez na dodatu vrijednost nije uključen u cijenu.

4.3. Strane su saglasne da će Revizor ispostavljati fakture za naknadu navedenu u tački 4.1 kao što sledi:

- 100% godišnjeg iznosa - po dostavljanju nacrtu Mišljenja revizora.

4.4. Fakture će se smatrati plaćenim uplatom cjelokupnog iznosa preciziranog fakturom na žiro – račun Revizora.

4.5. Ukoliko dođe do bilo kakvih kašnjenja u pružanju informacija od strane Klijenta, ukoliko nastupe pitanja koja zahtijevaju dodatne radove koje treba da izvrši Revizor ili ukoliko dođe do kašnjenja iz bilo kog drugog razloga van kontrole Revizora, Revizor će razmotriti takva pitanja sa Klijentom i imaće pravo da odloži završetak revizije i Ugovora dok se takva pitanja ne razriješe. U slučaju kašnjenja i/ili potrebe za dodatnim radovima Revizora proisteklih iz ovih razloga, Revizor će imati pravo da traži dodatnu naknadu neophodnu za završetak Ugovora na osnovu dodatno utrošenog vremena i po tarifama po satu rada relevantnih zaposlenih.

4.6. Ukoliko Klijent ne obezbijedi Revizoru sve zahtijevane informacije ili ukoliko Klijent promijeni dinamiku obavljanja poslova bez prethodnog obavještenja, Revizor može, po sopstvenom nahođenju, zahtijevati dodatnu naknadu u iznosu od 20% od ukupne revizorske naknade navedene u tački 4.1, što će se smatrati ugovornom kaznom zbog zadocnjenja i/ili neurednog ispunjenja obaveza Klijenta.

5. Jezik izvještaja

5.1. Mišljenje revizora ofinansijskim iskazima Klijenta (član 1, tačka 1.1), Revizor će izdati na crnogorskom jeziku.

5.2. Pismo rukovodstvu (član 1, tačka 1.3) će se izdati na crnogorskom jeziku.

6. Ostalo

6.1. Obje strane su saglasne sa gore navedenim odredbama uključujući naknade i uslove plaćanja.

6.2. **Zakon o obligacionim odnosima, primjenjivaće se na sva pitanja koja nisu regulisana ovim ugovorom, Opštim uslovima poslovanja i Dodatnim uslovima: Revizorske usluge.**

- 6.3. Prilozi uz ovaj Ugovor su Prilog 1 - Opšti uslovi poslovanja i Prilog 2 - Dodatni uslovi: Revizorske usluge i sastavni su dio Ugovora. U slučaju neslaganja, prioritet će imati odredbe Ugovora, zatim odredbe Dodatnih Uslova i na kraju odredbe Opštih uslova. Svojim potpisom na ovom ugovoru Klijent potvrđuje da je upoznat, da je razumio i da prihvata sve odredbe Opštih uslova i Dodatnih uslova važećih na dan zaključenja ovog Ugovora.
- 6.4. Ovaj Ugovor je sačinjen na crnogorskom jeziku.

Ovaj Ugovor stupa na snagu
19. januara 2021. godine.


Klijent

Dragan Roganović
Izvršni direktor



Revizor

Goran Strahinja
Izvršni direktor



Prilog 1

Opšti uslovi poslovanja

Ovi Opšti uslovi poslovanja odnose se na pružanje usluga klijentu od strane SFAI MONTENGRO - MNA u skladu sa pismom o angažovanju ili ugovorom koji sadrži ove Opšte uslove poslovanja i dokaz o angažovanju („Ugovor“/„Pismo o angažovanju“).

Definicije

U daljem tekstu su precizirana značenja riječi i izraza koji se često koriste u ovim Opštim uslovima poslovanja:

Usluge - Usluge koje treba da pruži SFAI MONTENGRO - MNA u skladu sa Ugovorom/Pismom o angažovanju

SFAI MONTENGRO - MNA - „Revizor“ ili ugovorna strana „SFAI MONTENGRO - MNA“ kako je označeno u zaglavlju (memorandumu)

Klijent - Adresat (adresati) Ugovora/Pisma o angažovanju i sve pridružene kompanije

Ugovor o uslugama - Ovi Opšti uslovi poslovanja i Pismo o angažovanju, zajedno sa svom dokumentacijom ili drugim odredbama primjenljivim na Usluge („Dodatni uslovi“) koji se direktno navode u Ugovoru/Pismu o angažovanju.

SFAI MONTENGRO - MNA Lica - Ugovorna strana REVIZOR, svaki i svi njegovi partneri, direktori, zaposleni i zastupnici, u zavisnosti od slučaja, zajedno sa svakim drugim tijelom ili entitetom pod kontrolom ili u vlasništvu REVIZOR-a ili pridruženim SFAI MONTENGRO - MNA-u i svaki i svi njegovi partneri, direktori, zaposleni i zastupnici a „SFAI MONTENGRO - MNA Lica“ će označavati svakog od njih.

Ostali korisnici - Sve pridružene kompanije, osoblje ili predstavnici ako je takvo lice ili organizacija primaćac ili korisnik Usluga ili bilo kog predmetnog proizvoda i svako i sva lica ili organizacije za koje se REVIZOR i Klijent dogovore da budu tretirani na taj način.

Ove definicije će se primjenjivati kad god ove riječi i izrazi budu upotrebljeni u Ugovoru o uslugama.

Usluge i odgovornosti REVIZOR-a

1. Ugovor/Pismo o angažovanju će definisati Usluge koje treba da pruži REVIZOR i pitanja s tim u vezi. Opšti uslovi poslovanja biće podložni izmjenama ukoliko se to zahtijeva Ugovorom/Pismom o angažovanju.
2. Usluge će se pružati sa pažnjom dobrog privrednika uz razumnu vještinu i brigu i pridržavanje svih domaćih i međunarodnih propisa o reviziji.
3. Kada se u Ugovoru/Pismu o angažovanju imenuju pojedinci angažovani za pružanje Usluga, REVIZOR će uložiti razumne napore da obezbijedi da ti pojedinci budu angažovani na taj način. REVIZOR može zamijeniti identifikovana lica drugim licima koja posjeduju jednake ili slične vještine, ali REVIZOR mora prethodno da o tome obavijesti Klijenta.
4. REVIZOR će možda dobiti osjetljive informacije u pogledu djelatnosti ili poslova Klijenta tokom pružanja Usluga („Povjerljive informacije“).
U pogledu Povjerljivih informacija, REVIZOR će se pridržavati ograničenja u pogledu povjerljivosti koja nameću pozitivni propisi Crne Gore. REVIZOR će imati obavezu da se pridržava svih zahtjeva zakona Crne Gore, bilo kog regulatornog tijela ili bilo kog drugog organa vlasti u Crnoj Gori čije zahtjeve REVIZOR mora da poštuje u smislu otkrivanja Povjerljivih informacija. Ova klauzula se neće primjenjivati kada Povjerljive informacije na propisan način uđu u javni domen ili kada REVIZOR želi da ih otkrije svojim osigurateljima od gubitka ili savjetnicima. Ova klauzula se takode neće primjenjivati ni na otkrivanje informacija između REVIZOR Lica koja su zaposlena ili nastupaju u ime raznih pravnih lica u Crnoj Gori.
Za potrebe marketinga ili reklamiranja ili prodaje usluga, REVIZOR će možda poželjeti da otkrije da je REVIZOR izvršio posao (uključujući Usluge) za Klijenta, u kom slučaju možemo identifikovati Klijenta po imenu, a REVIZOR može navesti samo uopštenu prirodu ili kategoriju takvog posla (ili Usluga) i sve pojedinosti koje su na propisan način postale dostupne javnosti.
5. REVIZOR može ispostaviti pismeno obavještenje, savjet ili potvrditi usmeno obavještenje, savjet pismenim putem ili isporučiti konačni pismeni izvještaj ili izvršiti usmenu prezentaciju o završetku Usluga. Prije završetka Usluga, REVIZOR može davati usmena, okvirna ili privremena obavještenja, savjete ili tvrdnje ili izvještaje u nacrtu, ali u tom slučaju će prednost imati pismena obavještenja, savjeti, tvrdnje ili finalni pismeni izvještaji REVIZOR-a. Klijent se neće oslanjati na bilo kakvo okvirno ili privremeno obavještenje, savjet ili tvrdnju ili izvještaj u nacrtu. Kad Klijent želi da se osloni na usmeno obavještenje, savjet ili tvrdnju načinjenu po završetku Usluga, Klijent će o tome obavijestiti REVIZOR a REVIZOR će ispostaviti dokumentovanu potvrdu predmetnog obavještenja.
6. REVIZOR neće ni u kom slučaju biti u obavezi da ažurira bilo kakvo obavještenje, izvještaj ili proizvod Usluga, usmeni ili pismeni, zbog događaja koji su nastupili nakon izdavanja takvog obavještenja, izvještaja ili proizvoda u finalnom obliku.
7. REVIZOR će isporučivati sve proizvode Usluga pruženih Klijentu u bilo kom obliku ili bilo kojim putem pod uslovom da su isti isključivo namijenjeni korišćenju od strane Klijenta i za njegovu informaciju, i osim ukoliko zakon ili neki kompetentan regulatorni organ ne zahtijevaju drugačije, isti se neće umnožavati, navoditi ili otkrivati, u cjelosti (osim za interne potrebe Klijenta) ili djelimično, bez prethodne pismene saglasnosti REVIZOR-a. Usluge će se isporučivati pod uslovom da Klijent ne navodi ime

REVIZOR-a niti reprodukuje logo REVIZOR-a u bilo kom obliku ili bilo kojim putem bez prethodne pismene saglasnosti REVIZOR-a. Klijent može otkriti u potpunosti bilo koji proizvod Usluga svojim pravnim i drugim stručnim savjetnicima za potrebe traženja savjeta u vezi sa Uslugama, pod uslovom da ih Klijent pri tom obavijesti da:

- otkrivanje istih (osim za interne potrebe Klijenta) nije dozvoljeno bez prethodne pismene saglasnosti REVIZOR-a, i
 - REVIZOR ne prihvata nikakvu odgovornost ili materijalnu odgovornost pred njima u vezi sa Uslugama.
8. Svaki savjet, mišljenje, izjava očekivanja, prognoza ili preporuka koju REVIZOR pruži u sklopu Usluga neće predstavljati bilo kakav vid garancije da je REVIZOR utvrdio ili predvidio buduće događaje ili okolnosti.

Vlasništvo

9. REVIZOR će zadržati vlasništvo nad pravom umnožavanja i nad svim drugim pravima intelektualne svojine nad proizvodom Usluga, bilo usmenim ili materijalnim, i vlasništvo nad radnim dokumentima REVIZOR-a. Klijent će steći vlasništvo nad bilo kojim proizvodom Usluga u njegovoj materijalnoj formi nakon što isplati REVIZOR-u Naknadu za svaki takav proizvod. Za potrebe isporuke usluga Klijentu ili drugim klijentima, REVIZOR i ostala REVIZOR Lica imaju pravo da koriste ili razvijaju ili dijele među sobom znanje, iskustvo i vještine od opšte primjene, koje su stekli tokom pružanja Usluga.

Naknada REVIZOR-a

10. REVIZOR će ispostavljati fakture za Usluge kojima se obuhvataju honorari, izdaci i PDV za iste, gdje je primjenljivo („Naknada“)- Detalji o Naknadi i svi specijalni uslovi plaćanja biće precizirani u Pismu o angažovanju ili u Ugovoru. Honorari REVIZOR-a će se zasnivati na stepenu odgovornosti partnera, direktora, zaposlenih i zastupnika REVIZOR-a, u zavisnosti od slučaja, koji su angažovani na pružanju Usluga, njihovim vještinama i vremenu provedenom na izvršenju posla i na prirodi i složenosti posla. Izdaci će obuhvatiti direktne i indirektno troškove. Naknada se može razlikovati od predračuna ili ponuđenih cijena koje bi mogle biti navedene a koje cijene će biti samo okvirne.
11. Za uzvrat za isporuku Usluga od strane REVIZOR-a, Klijent će platiti u roku od 15 dana od ispostavljanja fakture od strane REVIZOR-a ili u roku definisanom Ugovorom/Pismom o angažovanju.
- 11.1. REVIZOR može po svom slobodnom izboru obračunati i zahtijevati naplatu i kamate na dospjela a neplaćena potraživanja u visini od 0,02% dnevno ili zakonske zatezne kamate.
- 11.2. U slučaju završetka ili suspendovanja Ugovora o uslugama, REVIZOR će imati pravo na naplatu honorara za izvršeni posao, uvećano za iznos PDV-a na isti (gdje je primjenljivo). U ovom slučaju će se honorari za izvršene poslove računati na osnovu satnica u vrijeme izvođenja posla kako je navedeno u klauzuli 10 ovih Opštih uslova.
- 11.3. Kada postoji više od jednog adresata Pisma o angažovanju ili Ugovora, osim ukoliko se Ugovorom/Pismom o angažovanju ili Ugovorom precizira da će Naknadu REVIZOR-u platiti jedan od adresata ili neka treća strana, svi adresati će snositi potpunu pojedinačnu odgovornost za plaćanje Naknade REVIZOR-u, a takođe će i solidarno svi oni biti odgovorni prema REVIZOR-u, te će REVIZOR imati pravo da zahtijeva isplatu u cjelosti od bilo kog adresata pojedinačno i od svih ili djela njih skupa.

Odgovornosti Klijenta

12. Klijent će zadržati odgovornost za:
- 12.1. Upravljanje, vođenje i vršenje djelatnosti i poslova Klijenta.
- 12.2. Korišćenje, stepen oslanjanja na ili primjenu savjeta ili preporuka koje je dao REVIZOR ili drugih proizvoda Usluga.
- 12.3. Donošenje bilo kakvih odluka koje se tiču Usluga, bilo kog proizvoda Usluga, Klijentovih interesa i poslova.
- 12.4. Isporuku, postizanje ili realizaciju bilo kakvih koristi koje su direktno ili indirektno vezane za Usluge, koje zahtijevaju implementaciju od strane Klijenta.
13. Kada Klijent to zahtijeva, ili je priroda Usluga takva da je vjerovatno efikasnije da REVIZOR vrši posao u poslovnim prostorijama Klijenta ili da koristi kompjuterske sisteme ili telefonske mreže Klijenta, Klijent će se postarati da obezbijedi pristup, bezbjednosne procedure, provjeru virusa, sredstva, dozvole ili saglasnosti prema potrebi (bez bilo kakvih troškova za REVIZOR).
14. Klijent neće, direktno ili indirektno, nuditi zaposlenje bilo kojem partneru, direktoru ili zaposlenom REVIZOR-a, u zavisnosti od slučaja, koji su angažovani na pružanju Usluga tokom pružanja Usluga ili u periodu od 12 mjeseci po njihovom završetku bez prethodne pismene saglasnosti REVIZOR-a.

U slučaju da Klijent postupi suprotno odredbi iz prethodnog stava ove klauzule, Klijent je obavezan platiti REVIZOR-u ugovornu kaznu u iznosu od šest bruto plata partnera, direktora ili zaposlenog lica kod REVIZOR-a u vezi koga je obaveza iz prethodnog člana prekršena, s tim što REVIZOR zadržava pravo da zahtijeva i razliku do punog iznosa štete, ukoliko ovaj prevazilazi naprijed definisani iznos ugovorne kazne.

Informacije

15. Da bi omogućio REVIZOR-u vršenje Usluga, Klijent će bez odlaganja pružiti sve informacije i pomoć kao i pristup dokumentaciji u posjedu, pod upravljanjem ili svakom drugom kontrolom Klijenta i osoblja pod njegovom kontrolom, kada REVIZOR to zahtijeva. Klijent će uložiti sve napore da iste obezbijedi ukoliko nisu u njegovom posjedu, pod njegovim upravljanjem ili kontrolom. Klijent će obavijestiti REVIZOR o svim informacijama ili događajima za koje sazna a koji mogu imati uticaja na Usluge. Klijent će pružiti informacije u odgovor ispitivanjima REVIZOR-a da bi omogućio REVIZOR-u da ispoštuje zakonske obaveze u vezi sa pranjem novca.
16. REVIZOR se može osloniti na sve instrukcije ili upućene zahtjeve ili data obavještenja ili pružene informacije, bilo u usmenom ili pismenom obliku, od strane bilo kog lica za koje REVIZOR zna ili ima razloga da vjeruje da je ovlašćeno od strane Klijenta da komunicira sa REVIZOR-om u te svrhe („Ovlašćeno lice“). REVIZOR može komunicirati sa Klijentom elektronskom poštom kada Ovlašćeno lice želi da REVIZOR tako učini ili je tako nešto predviđeno Pismom o angažovanju i/ili Ugovorom, pod uslovom da pri davanju saglasnosti na taj vid komunikacije Klijent prihvata inherentne rizike (uključujući bezbjednosne rizike presretanja ili neovlašćenog pristupa takvoj komunikaciji, rizike kvarenja takve komunikacije i rizike od virusa ili drugih štetnih uređaja) i da Klijent vrši provjeru virusa.
- REVIZOR će biti obaviješten pismenim putem ukoliko se Klijent ne slaže sa komunikacijom elektronskom poštom ili želi da se Povjerljive informacije razmjenjuju elektronskom poštom sa enkripcijom.
17. REVIZOR može dobiti informacije od Klijenta ili iz drugih izvora tokom pružanja Usluga.
- REVIZOR će razmotriti dosljednost i kvalitet dobijenih informacija.
 - REVIZOR neće tražiti utvrđivanje pouzdanosti dobijenih informacija.
 - REVIZOR neće snositi odgovornost pred Klijentom za bilo kakav gubitak ili štetu koje Klijent pretrpi usled obmane, pogrešnog tumačenja, prikrivanja informacija od suštinskog značaja za Usluge ili usled drugih propusta koji se odnose na takve suštinski značajne informacije, bilo od strane Klijenta ili nekog drugog izvora informisanja.

Znanje i konflikti

18. U ovoj klauzuli i klauzulama 20, 21 i 30, primjenjivaće se sledeće definicije:
- „Angažovani tim“ će značiti, zajedno ili pojedinačno, REVIZOR Lica koja su angažovana na pružanju Usluga.
 - „Kolege“ ili „Kolega“ će značiti, zajedno ili pojedinačno, REVIZOR Lica koja nisu članovi Angažovanog tima.
- 18.1. „Od Angažovanog tima se neće zahtijevati, očekivati ili smatrati da posjeduje znanje o bilo kakvim informacijama koje su poznate Kolegama a koje nisu poznate Angažovanom timu niti će se od njega zahtijevati da nabavi takve informacije od Kolega.
- 18.2. Od Angažovanog tima se neće zahtijevati da koristi niti da otkriva Klijentu bilo kakve informacije, poznate bilo članovima tima lično ili njihovim Kolegama, a koje su povjerljive sa stanovišta nekog drugog Klijenta.
19. Postoje i nastaviće da postoje mehanizmi koji funkcionišu između REVIZOR Lica osmišljeni da omogućue zaštitu interesa svakog klijenta upotrebom jednog ili više vidova zaštite: zasebni timovi, geografska razdvojenost, operativna nezavisnost, zasebni kompjuterski serveri i zasebni sistemi elektronske pošte („Barijere“).
20. Može se desiti da se REVIZOR-u ili drugim REVIZOR Licima obrati, radi dobijanja savjeta, neka druga strana ili strane koje su u sporu sa Klijentom, ili radi dobijanja savjeta ili zastupanja interesa neke strane ili strana čiji interesi su suprotstavljeni Klijentovim kroz njihovu materijalnu brigu za pitanja za koja su Usluge izričito i direktno vezane („Suparnički konflikt“). REVIZOR traga i nastaviće da traga za Suparničkim konfliktima. Ukoliko Klijent zna ili sazna za bilo kakve takve konflikte koji bi mogli da nastupe. Klijent će smjesta obavijestiti REVIZOR o tome.
- REVIZOR neće prihvatati angažovanje Angažovanog tima koje bi moglo da dovede do Suparničkog konflikta. REVIZOR će imati pravo da to učini za Kolege kada je to primjereno a efektivne Barijere su već postavljene i ostaće postavljene radi sprečavanja protoka Povjerljivih informacija od strane Angažovanog tima Kolegama i od strane Kolega Angažovanom timu.
- Uspostavljanje takvih Barijera će se smatrati kao potpuno izvršenje dužnosti REVIZOR-a da održi povjerljivost u vezi sa Suparničkim konfliktima.
21. Suparnički konflikt neće nastupiti kada su aktivirane odgovarajuće Barijere i kada je u bilo kom trenutku tokom vršenja Usluga, Klijent zaposleni (uključujući direktora) i REVIZOR Lice pruža usluge poslodavcu, u kom slučaju će Kolege imati pravo da nastupaju u ime poslodavca u bilo kom trenutku i svojstvu.
22. Može se desiti da se REVIZOR-u ili REVIZOR Licima obrati radi dobijanja savjeta neka druga strana ili strane, gdje nema Suparničkog konflikta, ali čiji interesi se nadmeću sa Klijentovim izričito i direktno u vezi sa predmetom Usluga („Konkurentska strana“ ili „Konkurentske strane“). REVIZOR traži i nastaviće da traži Konkurentske strane. Ako Klijent zna ili sazna da neko REVIZOR Lice daje savjete ili nudi savjete nekoj Konkurentskoj strani, Klijent će smjesta tome obavijestiti REVIZOR.

23. Kada Kljent identifikuje ili dobije obavještenje od Kljenta da je neka strana koja je dobila savjet od REVIZOR-a Konkurentska strana, REVIZOR će aktivirati odgovarajuće Barijere a kada one budu aktivirane REVIZOR će imati pravo da daje savjete Konkurentskoj strani u bilo kom trenutku i svojstvu (osim u vezi sa Suparničkim konfliktom). Kada nastane Suparnički konflikt u vezi sa nekom stranom, koja je prije toga bila Konkurentska strana, predmetna strana neće više biti tretirana kao Konkurentska strana i primjenjivaće se klauzule 20 i 21.
- Uspostavljanje takvih Barijera će se smatrati kao potpuno izvršenje dužnosti REVIZOR-a da održi povjerljivost u vezi sa Konkurentskim stranama.
24. Kada je neka strana angažovala REVIZOR za pružanje savjeta, REVIZOR može da dođe do zaključka da su, čak ako su aktivirane Barijere, interesi Kljenta ugroženi i REVIZOR može smatrati da takva situacija ne može da se održi. U tom slučaju REVIZOR može da otkáže Ugovor o uslugama a REVIZOR će imati pravo da tako učini na osnovu jednostranog obavještenja koje stupa na snagu smjesta po dostavljanju, ali će REVIZOR da zatraži mišljenje Kljenta prije nego što preduzme takav korak.
25. Ako REVIZOR započne pružanje usluga za Kljenta a potom identifikuje okolnosti koje bi mogle da utiču na nezavisnost REVIZOR-a u vezi sa tim ili nekim drugim poslom za Kljenta, Kljentovu matičnu kompaniju ili podružnicu unutar Kljentove kompanijske strukture, REVIZOR će možda morati da prestane sa radom na tom angažovanju. Kada se to desi, REVIZOR će pokušati da razriješi situaciju što je brže moguće i tražiće iješenje koje omogućava REVIZOR-u da nastavi sa angažovanjem. U slučaju da REVIZOR smatra da se situacija ne može razriješiti, REVIZOR će možda morati da prekine usluge i imaće pravo da to učini na osnovu jednostranog obavještenja o otkazu Ugovora koje stupa na snagu smjesta po dostavljanju, ali će REVIZOR da zatraži mišljenje Kljenta prije nego što preduzme takav korak.

Ugovor o uslugama

26. Ugovor o uslugama predstavlja cjelokupnu saglasnost i sporazum između REVIZOR-a i Kljenta u vezi sa Uslugama i ima prednost u odnosu na sve prethodne dogovore, sporazume, aranžmane, izjave ili tvrdnje (osim obmanjujućih) u vezi sa Uslugama. Sve izmjene i varijacije u Ugovoru o uslugama moraju biti u pismenoj formi i potpisane od strane ovlašćenih predstavnika REVIZOR-a i Kljenta. U slučaju bilo kakve nedoslednosti između ovih Opštih uslova poslovanja i Dodatnih uslova koji se primenjuju. Dodatni uslovi će imati prednost u tumačenju. Ništa u Ugovoru o uslugama neće imati dejstvo isključivanja bilo koje odgovornosti, koju bi REVIZOR inače snosio pred Kljentom u pogledu bilo kojih obmanjujućih izjava koje je REVIZOR dao prije datuma Ugovora o uslugama.

Prava trećih strana

27. Ugovor o uslugama neće stvarati niti davati povoda, niti će biti namijenjen stvaranju ili davanju povoda bilo kakvim pravima trećih strana. Nijedna treća strana neće imati nikakva prava na primjenu ili oslanjanje na bilo koju odredbu Ugovora o uslugama kojom se daju ili bi mogla da se daju bilo kakva prava ili koristi nekoj trećoj strani, direktno ili indirektno, izričito ili posredno. Biće isključena primjena bilo kakvih zakona koji daju trećim stranama ugovorna ili druga prava u vezi sa Ugovorom o uslugama. Nijedno REVIZOR Lice neće se smatrati trećom stranom za potrebe ove klauzule.

Okolnosti van kontrole REVIZOR-a ili Kljenta

28. Neće se smatrati da REVIZOR ili Kljent krše ugovorne obaveze, niti će REVIZOR ili Kljent snositi bilo kakve odgovornosti jeđno pred drugim ukoliko REVIZOR ili Kljent nisu u stanju da ispoštuju Ugovor o uslugama usled razloga koji su van razumne kontrole REVIZOR-a ili Kljenta. U slučaju nekog takvog događaja koji pogađa bilo REVIZOR ili Kljenta, ta strana će biti obavezna da u najkraćem mogućem roku obavijesti drugu stranu, koja će imati mogućnost da suspenduje ili prekine izvršavanje Ugovora o uslugama nakon obavještenja koje stupa na snagu odmah po dostavljanju.

Odricanje, prenos i podugovarači

29. Propust REVIZOR-a ili Kljenta da sprovede ili primijeni bilo koja prava koja su im na raspolaganju neće predstavljati odricanje od bilo kojih prava koja su im na raspolaganju.
30. Ni REVIZOR ni Kljent neće imati pravo prenosa prava i obaveza iz ovog Ugovora o uslugama bez pismene saglasnosti druge strane.
31. U skladu sa klauzulom 40, REVIZOR će imati pravo da po svom izboru naimenuje podugovarače koji će mu pomagati pri izvršavanju Usluga, kao članove Angažovanog tima, ali će REVIZOR zatražiti mišljenje Kljenta prije nego što to učini.

Izuzimanje od i ograničenja odgovornosti REVIZOR-a

32. U određenim okolnostima vezanim za Usluge navedenim u Ugovoru/Pismu o angažovanju, biće isključena odgovornost svakog i svih REVIZOR Lica pred Kljentom ili Drugim korisnicima po ugovoru, zakonu ili na drugi način, za direktne ili indirektnne ekonomske gubitke ili štete (uključujući gubitak profita) koje je pretrpio Kljent (ili neka od tih drugih strana) usled ili u vezi sa Uslugama, bez obzira na to kako je došlo do direktnih ili indirektnih ekonomskih gubitaka ili štete, uključujući nehat REVIZOR-a ali ne i namjeru ili grubu nepažnju REVIZOR-a.

33. Odgovornost REVIZOR-a u vezi sa Uslugama biće ograničena u skladu sa ovom klauzulom.
- 33.1. U određenim okolnostima vezanim za Usluge navedenim u Ugovoru/Pismu o angažovanju a u skladu sa donjom klauzulom 34 i klauzulom 35:
- ukupna materijalna odgovornost svakog i svih REVIZOR Lica pred Klijentom ili Drugim korisnicima,
 - po ugovoru, zakonu, ili na drugi način,
 - za bilo kakav direktan gubitak ili štetu koju je pretrpio Klijent (ili takva druga strana) usled ili u vezi sa Uslugama,
 - bez obzira kako je došlo do gubitka ili štete, uključujući nehat REVIZOR-a ali ne i namjeru ili grubu nepažnju REVIZOR-a,
- biće ograničena na iznos naveden u Ugovoru/Pismu o angažovanju, ili ukoliko tamo nije naveden nikakav iznos, na iznos honorara plaćenog REVIZOR-u u skladu sa odredbama Ugovora/Pisma o angažovanju.
- 33.2. Kada postoji više od jednog korisnika Usluga („Korisnik“), Korisnici će među sobom utvrditi materijalnu odgovornost REVIZOR-a po ovoj odredbi prema svakom od njih. Nijedan Korisnik neće dovoditi u pitanje ili osporavati važnost, primjenljivost ili dejstvo ove klauzule na osnovu toga što je takva raspodjela tako dogovorena ili na osnovu toga da je dio iznosa materijalne odgovornosti dodeljenog bilo kom Korisniku neopravdano nizak. U ovoj klauzuli, „Korisnik“ obuhvata Klijenta i sve Druge korisnike. U slučaju da Klijent i Korisnici usluga u razumnom roku ne obavijeste REVIZOR o dogovoru u pogledu stepena materijalne odgovornosti REVIZOR-a prema svakome od njih, REVIZOR ih, posle slanja obavještenja da to moraju uraditi u naknadnom roku od 7 dana, može tretirati kao solidarne povjerioce.
34. Uvijek u skladu sa ukupnim ograničenjem materijalne odgovornosti REVIZOR-a iz gornje klauzule 33, sledeće odredbe će upravljati stepenom materijalne odgovornosti REVIZOR-a pred Klijentom i Drugim korisnicima:
- 34.1. Materijalna odgovornost REVIZOR Lica biće ograničena na proporcionalnu vrijednost ukupnog gubitka ili štete, nakon što se uzmu u obzir doprinosi u pogledu odgovornosti Klijenta (ukoliko ih ima) ili doprinosi u pogledu odgovornosti Drugih korisnika (ukoliko ih ima), kako je pravedno i pošteno obzirom na stepen odgovornosti REVIZOR Lica za predmetni gubitak ili štetu („Udio REVIZOR-a“) i stepen odgovornosti bilo koje druge strane koja takođe snosi ili potencijalno snosi materijalnu odgovornost pred Klijentom ili Drugim korisnicima u pogledu istog gubitka ili štete („Druga odgovorna strana“).
- 34.2. Za potrebe utvrđivanja Udjela REVIZOR-a:
- neće se uzimati u obzir Druga odgovorna strana koja je prestala da postoji, prestala da bude odgovorna, postavila dogovoreno ograničenje svoje odgovornosti ili je bankrotirala ili iz bilo kog drugog razloga nije u stanju da plati,
 - u bilo kom relevantnom sudskom postupku pokrenutom protiv REVIZOR-a od strane Klijenta ili Drugih korisnika, na zahtjev REVIZOR-a, Klijent ili bilo koji Drugi korisnik će uključiti u postupak protiv REVIZOR-a Drugu odgovornu stranu, osim ukoliko je to zabranjeno zakonom.
- 34.3. Kada se uprkos odredbama ove klauzule 34 stepen Udjela REVIZOR-a ne utvrdi, spor će se riješiti u skladu sa odredbama klauzule 45. Opštih uslova.
35. REVIZOR prihvata ograničenja iz gornjih klauzula 33 i 34 u ime REVIZOR-a i kao agent i povjerilac za svako i sva REVIZOR Lica koja jesu ili su bila angažovana na pružanju Usluga. Izuzimanja prema gornjoj klauzuli 32 i ograničenja prema gornjim klauzulama 33 i 34 primjenjivaće se uz bilo koje druge klauzule koje mogu imati dejstvo izuzimanja od, ili ograničavanja odgovornosti u drugim situacijama.
36. Ova klauzula će se primjenjivati na odštetne zahtjeve proistekle iz ili po Ugovoru o uslugama. Klijent i Drugi korisnici neće podnositi nikakve odštetne zahtjeve protiv REVIZOR Lica, osim protiv ugovorne strane REVIZOR-a, u pogledu gubitka ili štete koje je pretrpio Klijent ili Drugi korisnici usled ili u vezi sa Uslugama, osim ako je REVIZOR Lice istu pričinilo namjerno. Ovo ograničenje neće imati dejstvo da ograničava odgovornost ili izuzima od odgovornosti ugovornu stranu REVIZOR kao firmu ili kompaniju, zbog postupaka ili propusta bilo kog drugog REVIZOR Lica. U svakom slučaju to će biti datum kada se smatra da je nastao najraniji razlog za tužbu (po ugovoru, zakonu ili na drugi način) u vezi sa relevantnim odštetnim zahtjevom. Za potrebe ove klauzule, odštetni zahtjev će se uputiti kada započne sudski ili drugi postupak za rešavanje spora.

Treće strane

37. Klijent će obešteti REVIZOR Lica i smatrati REVIZOR nedužnim za sve gubitke, štete, troškove ili odgovornosti koje su pretrpjeli REVIZOR ili ta lica usled, zbog ili u vezi sa nastupanjem naredne dvije okolnosti:
- 37.1. kršenje obaveza Klijenta po Ugovoru o uslugama i

- 37.2. odštetni zahtjev podnijet ili zaprećen od strane treće strane ili bilo kog Drugog korisnika a koji rezultira ili proističe iz, ili je u vezi sa takvim kršenjem.
- Ako Klijent izvrši plaćanje po ovoj klauzuli, Klijent neće, pod bilo kojim okolnostima ili bilo kom trenutku, tražiti povraćaj tog plaćanja od REVIZOR-a ili REVIZOR Lica.
- Ovo obeštećenje se neće primjenjivati kada je REVIZOR dao pismenu saglasnost za otkrivanje, u cjelini ili djelimično, proizvodna Usluga takvoj trećoj strani ili nekom Drugom korisniku pod uslovima sa kojima su se Klijent i treća strana ili relevantni Drugi korisnici saglasili i kojih se pridržavaju.

Otkaz i suspenzija

38. I Klijent i REVIZOR mogu otkazati Ugovor o uslugama ili suspendovati njegovo dejstvo uz pismeno obavještenje 30 dana ranije, u bilo kom trenutku. Otkaz ili suspenzija po ovoj klauzuli neće imati uticaja na bilo koja prava Klijenta ili REVIZOR stečena prije otkaza ili suspenzije a svi iznosi koji se duguju REVIZOR-u postaću plativi u potpunosti kada otkaz ili suspenzija stupe na snagu.
39. Naredne klauzule ovih Opštih uslova poslovanja će nadživjeti istek ili raskid Ugovora o uslugama: klauzule 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 14, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 40, 41, 42, 43, 44 i 45.

Zaštita nodataka

40. Na ovu klauzulu će se primjenjivati definicije i tumačenja iz Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, odnosno drugog relevantnog propisa Crne Gore koji reguliše ovu oblast a na snazi je u momentu zaključenja Ugovora/Pisma o angažovanju. Kada je neophodno da se omogući REVIZOR-u da isporučuje Usluge, za te potrebe će REVIZOR imati ovlaštenje Klijenta da obradi lične podatke u ime Klijenta u skladu sa ovom klauzulom. Kada REVIZOR tako učini, REVIZOR će preuzeti odgovarajuće tehničke i organizacione mjere osmišljene kao zaštita od neovlašćene ili nezakonite obrade ličnih podataka i od slučajnog gubitka ili uništenja, ili štete nanijete ličnim podacima. REVIZOR će odgovoriti na razumne istrage Klijenta da bi omogućio Klijentu nadzor nad poštovanjem ove klauzule od strane REVIZOR-a a REVIZOR neće podugovarati obradu ličnih podataka od strane REVIZOR-a (osim sa REVIZOR Licima) bez prethodne pismene saglasnosti Klijenta.

Obavještenja

41. Svako obavještenje Klijentu od strane REVIZOR-a po Ugovoru o uslugama biće u pismenoj formi i isporučeno standardnom poštom (ili njenim ekvivalentom) ili ostavljeno na odgovarajućim adresama navedenim u Pismu o angažovanju ili Ugovoru (ili nekoj drugoj adresi o kojoj je dostavljeno pismeno obavještenje). Obavještenja poslata poštom smatraće se primljenim:
- ako se šalju unutar Crne Gore, na drugi radni dan; a
 - ako se šalju van Crne Gore, na deseti radni dan nakon datuma kada su poslata.

Razdjeljivost

42. Svaka klauzula ili odredba Ugovora o uslugama predstavlja zasebnu i nezavisnu odredbu. Ako sud ili drugi kompetentan organ smatra da je bilo koja od odredbi Ugovora o uslugama nevažeća ili neprimjenljiva, preostale odredbe će nastaviti da budu u potpunosti važeće i primjenljive.

Pravno svojstvo

43. Klijent je saglasan i prihvata odredbe Ugovora o uslugama u ime Klijenta i kao zastupnik Drugih korisnika. Klijent će obezbijediti da u takvim okolnostima svi Drugi korisnici postupaju kao da su strana u Ugovoru o uslugama kao da su svi potpisali primjerak Ugovora/Pisma o angažovanju i saglasili se da ga se pridržavaju. Međutim, samo Klijent će biti odgovoran za plaćanje naknade REVIZOR-u.
44. REVIZOR prihvata Klijentovu saglasnost i prihvatanje odredbi Ugovora o uslugama (osim gomjnih klauzula 33 i 34) a ime REVIZOR-a i kao zastupnik svakog i svih REVIZOR Lica.

Zakon i jurisdikcija

45. Za ovaj Ugovor o uslugama mjerodavno je materijalno i procesno pravo Crne Gore a svi sporovi proistekli iz ili po ovom Ugovoru o uslugama rešavaće se pred stvarno nadležnim sudom u Podgorici.

Pritužbe

46. Ukoliko u bilo kom trenutku Klijent poželi da razgovara sa REVIZOR-om o načinu poboljšanja Usluga ili ukoliko Klijent ima bilo kakve pritužbe o istim, Klijent će biti slobodan da telefonira partneru navedenom u Ugovoru/Pismu o angažovanju. Ukoliko se problem ne riješi, Klijent treba da stupi u kontakt sa Goranom Strahinjom. REVIZOR će bez odlaganja ispitati sve pritužbe i učiniti sve što može da bi razriješio poteškoće.

Prilog 2

Dodatni uslovi: Revizorske usluge

Ovi Dodatni uslovi dopunjavaju Opšte uslove poslovanja REVIZOR-a i odnose se na revizorske usluge, što podrazumijeva revizorske usluge zahtijevane po zakonima Crne Gore, kao i druge usluge koje nisu zakonska obaveza Klijenta ali se po obostranom dogovoru REVIZOR-a i Klijenta iste pružaju Klijentu od strane REVIZOR-a.

Dužnosti i odgovornosti Direktora

1. Direktori i ostali članovi rukovodstva ("Direktori") privrednog subjekta čiji finansijski izvještaji podliježu reviziji ("Klijenta") jesu i biće odgovorni da obezbijede da Klijent održava propisnu računovodstvenu evidenciju i da izrađuje finansijske izvještaje u skladu sa preciziranim računovodstvenim principima koji su na svaki način izrađeni u skladu sa svim zakonskim i podzakonskim aktima i pravilima struke. Direktori će biti odgovorni da stave REVIZOR-u na raspolaganje svu računovodstvenu evidenciju Klijenta i svaku drugu evidenciju i informacije.
2. Direktori potvrđuju da su odgovorni za obezbjeđivanje tačnosti i istinitosti svih transakcija sa odnosnim stranama, uključujući potkrijepljenost takvih transakcija odgovarajućom dokumentacijom.
3. Direktori potvrđuju i razumiju da imaju odgovornost:
 - 3.1. Za sastavljanje i objektivno prikazivanje finansijskih izvještaja u skladu sa primenjenim okvirom za izveštavanje (Zakon o računovodstvu i reviziji važeći u Crnoj Gori).
 - 3.2. Za uspostavljanje takvih internih kontrola za koje se smatra da su relevantne za pripremu finansijskih iskaza, koji ne sadrže materijalno značajne greške, bilo iz razloga pronevjere ili zbog greške.
 - 3.3. Da obezbijede Revizoru sljedeće:
 - pristup svim značajnim informacijama koje su potrebne za izradu finansijskih iskaza, kao što su računovodstvene evidencije, pomoćna dokumentacija i ostalo,
 - sve dodatne informacije koje mogu biti zatražene tokom postupka revizije i
 - neograničen pristup zaposlenima kod Klijenta za koje je utvrđeno da mogu da pruže neophodne revizorske dokaze.

Dužnosti i odgovornosti REVIZOR-a

4. U svojstvu revizora, REVIZOR će imati odgovornost da sačini izvještaj o svom mišljenju o finansijskim iskazima, u onoj formi, i onim licima, kako je precizirano u Pismu o angažovanju ili Ugovoru o angažovanju ("Izvještaj").
5. REVIZOR će razmotriti takvim Izvještajem sva druga pitanja koja se zahtijevaju zakonom i drugim propisima kojima se uređuje revizija.

Obim revizije

6. REVIZOR će imati odgovornost da razmotri u svom Izvještaju finansijske iskaze Klijenta u celini, a ne po pojedinačnim jedinicama ili odjeljenjima. REVIZOR će prilagođavati prirodu i obim testova i istraga u svakoj jedinici ili odjeljenju u skladu sa utvrđivanjem konkretnih okolnosti. Usluge koje će REVIZOR izvršiti u određenim jedinicama ili odjeljenjima mogu biti manji od potpune revizije koja bi bila neophodna da REVIZOR razmatra svojim Izvještajem zasebne finansijske iskaze takvih jedinica ili odjeljenja.
7. REVIZOR će sprovesti reviziju u skladu sa relevantnim zakonodavstvom uključujući Zakon o računovodstvu i reviziji, i sa Međunarodnim standardima revizije.
8. REVIZOR će sprovesti reviziju na način koji REVIZOR smatra neophodnim za ispunjavanje njegovih odgovornosti kako je gore opisano što će obuhvatati sva ispitivanja transakcija i postojanja, vlasništva i vrednovanja aktive i pasive, koja REVIZOR smatra neophodnim. REVIZOR će se postarati da razumije računovodstveni sistem Klijenta da bi utvrdio njegovu adekvatnost kao osnove za izradu finansijskih izvještaja. REVIZOR će očekivati da dobije odgovarajuću evidenciju koju REVIZOR smatra dovoljnom da obezbijedi REVIZOR-u da izvuce iz nje opravdane zaključke.
9. Revizija finansijskih iskaze (zakonska ili van zakonska revizija) ne obuhvata provjeru poštovanja poreskih ili drugih odredbi, npr. propisa o deviznom poslovanju, osim ukoliko je to izričito propisano pismenim sporazumom. Revizija ne obuhvata pregled svakodnevnog upravljanja i efikasnosti preduzeća. Revizija neće biti osmišljena tako da identifikuje sve značajne slabosti sistema Klijenata.
10. Odgovornost za čuvanje imovine Klijenta i za prevenciju i detekciju prevare, greške i nepridržavanja zakona ili propisa ostaje i ostaje odgovornost Direktora. REVIZOR će uložiti napore da planira svoju reviziju tako da REVIZOR može razumno da očekuje detekciju materijalno pogrešnih navoda u finansijskim izvještajima (uključujući one koji proističu iz prevare, greške ili nepridržavanja zakona ili propisa), ali se ne može oslanjati na ispitivanje u smislu otkrivanja svih takvih materijalno pogrešnih navoda ili prevara, grešaka ili slučajeva nepridržavanja koji eventualno postoje.

11. Ako se namjerava objavljivanje finansijskih iskaza sa mišljenjem revizora, to se mora učiniti u formi koju traži REVIZOR ili u formi koju je REVIZOR direktno prihvatio.
12. Ako REVIZOR povuče revizorsko mišljenje, ono se potom ne može koristiti. Ako su finansijski iskazi sa

Tvrđnje i pomoć rukovodstva

13. U sklopu revizorskog postupka, REVIZOR može zatražiti od Direktora da potvrde formalno pismenim putem određena pitanja koja se tiču finansijskih iskaza, kao što su ona koja znatno zavise od procjene Direktora. REVIZOR se takođe može osloniti na informacije ili savjete dobijene od osoba koje su profesionalno kvalifikovane (bilo da jesu ili nisu zaposlene kod Klijenta), banaka ili drugih odgovarajućih lica.
14. REVIZOR će imati pravo da traži uvid u svu dokumentaciju ili izvještaje, koji treba da budu izdati uz finansijske iskaze.

Grupni računi

15. Kada REVIZOR u svom Izvještaju treba da razmotri finansijske izvještaje grupe subjekata na čelu sa Klijentom ("Grupni računi"), REVIZOR će se raspitati o revizorima drugih subjekata unutar predmetne grupe i pregledati njihov rad do stepena koji REVIZOR smatra neophodnim za formiranje svog mišljenja o Grupnim računima. Odgovornost za revizije takvih drugih subjekata će i dalje snositi revizori takvih subjekata.

Ostali revizori

16. Da bi se REVIZOR-u olakšao rad, možda će biti neophodno da se dogovori da odjeljenja i podružnice i udruženi ili zajednički poduhvati angažuju svoje revizore za vršenje poslova koje REVIZOR smatra neophodnim. U sklopu ovog procesa, REVIZOR može zahtijevati od Klijenta da komunicira sa direktorima odjeljenja, podružnica i udruženih ili zajedničkih poduhvata, pogotovu kada oni imaju mesto boravka ili posluju van Cme Gore, radi razjašnjenja i pospješivanja neophodnih procedura i angazovanja lokalnih revizora sa njihove strane